


# Leeto la go ya serapeng sa diphologolo

Setswana

Kgato

5



Zandile Malaza



Ulwazi  
Lwethu

**Leeto la go ya serapeng sa diphologolo  
Setswana  
Kgato 5**

ISBN: 978-1-77981-040-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Zandile Malaza

Moranolodi: Malebogo Gaetwe

Motshwantshi: Carin Maehr

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya ntlha 2023.



# Leeto la go ya serapeng sa diphologolo




Zandile Malaza



Ke mafelo a beke, phaposi ya rona e etela Kruger National Park. Ke serapa se segolo mo nageng.

Fa o leba mo mmepeng, o kgona go bona gore se kopanya diporofense tsa Mpumalanga le Limpopo.

Re itumetse thata!



Mo mosong thata, re kopana le Motsamaisi wa bojanala, motlhokomedi wa diphologolo, Thato.

“Dumelang lotlhe!

Ke kopa le mpitseng Thato,” a bua. “Phaka ke lefelo le le didimetseng ka jalo re tshwanetse go buela kwa tlase.”



Re tsenā ka phaka. Ka tshoganyetso, Thato  
o emisa bese. O leba ka dibonelakgakala. O  
ikutlwa a itumetse!


“Ke mang yo o kgonang go bona phologolo  
e e maboa e e mo pampiring ya diranta di  
le makgolo a mabedi?” a botsa a supile  
setlhare se segolo.

Ee! Ke ele! Re kgona go bona lengau mo  
kaleng ya setlhare. Re lesego!

Nna kelotlhoko, phuti! Nna kelotlhoko phala!  
Go na le lengau le le tshwerweng ke tlala  
gaufi!








Go ise go ye kae, Thato o emisa bese gape.  
A botsa, “Ke mang yo o kgonang go bona  
phologolo e e nang le dinaka tse dikgolo  
e e mo pampring ya madi ya diranta di le  
lekgolo?”

Ee! Kwa! Re bona nare e ja tlhaga.

Ela tlhoko, phiri! Go na le nare e e tenegileng  
fa gaufi!





Re tswelela pele re tsamaya mo gare ga phaka.

Thato o emisa bese. O itumetse gape!

A re “Ke mang yo o bonang phologolo e e mo pampiring ya madi a diranta di le masome a mathano”?

Ee! Fa le! Re bona tau fa tlase ga setlhare.  
Re lesego e le tota!

Nna kelothoko, phofu! Tau e na le meno a a bogale le dinala!






Re tswelela ka leeto mo phakeng.

Ka nako e, re bona tlou e tshetlha fa pele ga rona.

Thato a re, “Phologolo e ya selopo, e e mo mading a pampiri ya diranta di le masome a mabedi ke eng?”

Ela tlhoko, phokoje! Dinaka tsa tlou, di ditelele ebile di motswi.





Re tswelala go tsenelela mo phakeng.

Thato o emisa mokgweetsi wa bese. O itumetse!

A re, “Ke mang yo o bonang phologolo e e kgethegileng e e mo mading a pampiri ya diranta di le lesome?”


Ee, re bona dikubu di le pedi mo tlhageng.

Thato o re bolelela gore dikubu di mo kotsing. Ka kutlobotlhoko di tsomiwa ka ntlha ya dinaka tsa tsone.

Re lesego thata go di bona!








Thato o kopa mokgweetsi wa bese go  
ema kwa pikiniking go ja dijo tsa rona tsa  
motshegare.


Thato a re, “Re bone diphologolo tse tlhano  
tse ditona! Bogologolo, diphologolo tse di ne  
di bidiwa “Botlhano jo bo tona” ka gonne e  
ne e le diphologolo tse di kotsi go di tsoma.



Morago ga dijo tsa motshegare re boela mo beseng go ya gae.

Re batla go bona gore, ke diphologolo tse feng tse re tla di bonang mo tseleng ya rona fa re boa.





Serapa sa diphologolo ke lefelo la metlholo!



### **Kgato 1**

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Bona namune
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala metomo
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Yuna o a Makala
- Basetsana ke badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa neng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e fetogile
- Lerato la mawelana

### **Kgato 2**

- Metsi ka mo le ka mo
- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Monyai wa mathaitshai
- Mosese wa mebalabala
- Sebelane sa ga Tinjiko
- Go utlwellla dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelentsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseke la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

### **Kgato 3**

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le digkabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merago!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Dinotshe
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### **Kgato 4**

- Phenyo o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona motlhatlhedi wa diphologolo

### **Kgato 5**

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Merriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya Phenyo

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



**NELSON MANDELA**  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT

**Saide**  
Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di thagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

